

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	807-6244/18	10	

UGOVOR O ISPORUCI PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

Ovaj ugovor zaključen je između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon - faks: 020/246-073
koga zastupa: mr Predrag Bošković, ministar, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Preduzeća: „Jadran auto“ d.o.o.
adresa: Mahala bb, 81304 Golubovci Podgorica
PIB: 03069052
žiro-račun: 540-8212-50, Erste Bank
telefon: 020 872-820, faks 020/872-171, mob 069/365-454
e-mail: office@hzundai.co.me
koga zastupa: Nada Karadaglić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku putničkih motornih vozila broj 80705-6244/18-5 od 19.07.2018. godine;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 80705-6244/18-9 od 09.10.2018. godine;
Ponuda ponuđača „Jadran auto“ d.o.o., broj 80705-6244/18-7 od 03.09.2018.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka putničkih motornih vozila (u daljem tekstu: roba), u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj 80705-6244/18-7 od 03.09.2018. godine.

Finansijsko-komercijalni dio ponude je sastavni dio ovog Ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču ugovorenu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 3

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporuči novu, od originalnog proizvođača, u originalnom pakovanju, u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za ovu vrstu dobara.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 4

Ukupna ugovorena vrijednost robe iz člana 1 ovog ugovora iznosi **89.430,00 €** sa uračunatim PDV-om i svim zavisnim troškovima koji opterećuju cijenu do momenta isporuke.

Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene robe ostaje nepromijenjena tokom trajanja ovog ugovora.

Član 5

Naručilac se obavezuje da iznos iz člana 4 ovog ugovora uplati na žiro račun Dobavljača broj 540-8212-50 kod Erste banke, u roku do 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom.

Po isplati ugovorene cijene na način opisan u stavu 1 ovog člana sve finansijske obaveze Naručioca prema Dobavljaču po osnovu ovog ugovora prestaju.

ROK ISPORUKE

Član 6

Dobavljač se obavezuje da ugovorena motorna vozila isporuči u roku do 90 dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

MJESTO ISPORUKE

Član 7

Mjesto isporuke je glavna zgrada Ministarstva odbrane, koja se nalazi na adresi **ul. Jovana Tomševića br. 29** u Podgorici.

GARANCIJE KVALITETA

Član 8

Prilikom isporuke Dobavljač obavezan da dostavi garantni list za ugovorenu-isporučenu robu od strane proizvođača, kao i uputstvo o rukovanju i održavanju na crnogorskom jeziku.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 9

Kvalitativna kontrola će se sprovesti od strane ovlašćenih lica Naručioca u toku prijema robe, uvidom u isporučenu robu i zahtijevanu-dostavljenu propratnu dokumentaciju i provjerom usklađenosti sa ponuđenim karakteristikama.

Član 10

Isporuka se smatra konačno izvršenom kada ovlašćeni predstavnici obje ugovorne strane zapisnički konstatuju da je roba, koja je predmet ovog ugovora, isporučena u ugovorenom kvalitetu i kvantitetu.

Zapisnik iz prethodnog stava ovog člana potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

U slučaju zapisnički utvrđenih nedostataka u kvalitetu i/ili kvantitetu robe Dobavljač je dužan iste otkloniti najkasnije u roku od 10 dana od dana sačinjavanja zapisnika o prijemu robe.

GARANTNI ROK

Član 11

Dobavljač garantuje za kvalitet isporučenih vozila u roku od 7 godina, bez ograničenja kilometraže, na kompletno vozilo i to računajući od dana potpisivanja Zapisnika iz člana 10 ovog ugovora.

Član 12

Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, a koji nisu posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca, odnosno Krajnjeg korisnika.

Dobavljač je dužan da sve intervencije započne najkasnije u roku od 24 časa od prijave neispravnosti i prijema vozila u servisni centar Dobavljača.

Član 13

Naručilac je u obavezi da svaki problem ili kvar pisano prijavi Dobavljaču odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Krajnjeg korisnika.

SERVISIRANJE

Član 14

Dobavljač se obavezuje da, kao ovlašćeni serviser za vozila koja su predmet Ugovora obezbijedi servisiranje tokom trajanja garantnog perioda, o svom trošku, u skladu sa prihvaćenom ponudom.

Ugovorne strane su se dogovorile da Dobavljač obezbijedi rezervne djelove za isporučena vozila i pruži postgarantnu podršku Naručiocu u periodu od 10 godina nakon isteka garantnog roka.

UGOVORNA KAZNA

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da će Dobavljač platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 2% od ukupne vrijednosti ovog ugovora za svaki dan neopravdanog kašnjenja pri isporuci

robe, pri čemu maksimalni iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% vrijednosti ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača da u cjelosti završi ugovoreni posao.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 16

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu odmah po potpisivanju Ugovora, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja, preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos od **4.471,50 €**, odnosno 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmetne robe, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

GARANCIJA ZA GARANTNI PERIOD

Član 17

Dobavljač je obavezan da 24 časa prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za garantni period na iznos od **4.471,50 €**, odnosno 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u garantnom roku od 7 godina od isporuke predmetne robe.

RASKID UGOVORA

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača, kao i u slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su obje ugovorne strane dužne da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

VIŠA SILA

Član 19

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 20

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ugovor će se smatrati ništavim, shodno članu 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 22

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih zakonskih i drugih pozitivnih propisa kojima se reguliše ova oblast.

Član 23

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 24

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 25

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i proizvodi pravna dejstva od dana potpisivanja Ugovora od strane obje ugovorne strane i traje do ispunjenja ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, odnosno isplati svih stvorenih finansijskih obaveza po tom osnovu.

Član 26

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Dobavljača.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE



DOBAVLJAČ
"Jadran auto" d.o.o.

